



Чурапчы улуућун ханыята

Атырдах ыйын 5 күнэ, 2022 сүлт, бээтинсэ

№ 30 (11856)

стр. 2

стр. 3

стр. 4

УЛУУСКА – БУ КҮННЭРГЭ

Хоту Көнөрүллүү 80 сийланының түллар дъаһаллар сабаланылар

УСПУОРТ ТУОНАТА

Уос номобор киирбите хайындардыт Дьогүөр Кириллин

САНААБЫН ЭТЭБИН

Чурапчылар, хаалбыккыт!



стр. 2

ТЭТТИК СОНУННАР**Оттоонун тэтиимэ хайлабыт?**

"11735 гектар охусулан, 8040 от бэлэмнэнэ туар. Ити ишиттэн 7 мобильный бирингээд тахсан оттоон, 222 туюнныны болзмийн олорор. Уопсайа 57 бирингээд бэлэмнэмнэ. Уоннаады бирингээдэлэр бийнээс сабаакаларын бизэрэй барал, маннаа азым спидэрин бүтээдэлтэйнэ барьхтаахтар. Бүгүнгү туругунаан 1063 тараахтар, 840 засно, онтон механизированын - 232, полумена - 608, 1887 кийн үзүүлийн салбарын тэгнээжжээ, арыйд да зэлбэх от охусулан ийэр, онон тэтиим баар. Билигни үрхэлтийн онон мобилний дарынан баран эрэлдэр. Учутай көрдөрүүлэхийнэн Кыталаах 38 барыньман, Алдааар 35 барыньман, Хатмын, Соловьевын шийнээктэрийн автальбыт. Мобилний бирингээдэлэр Дьокуускай арьстыгар, Чурапчы үрхэлтийнэр, Аммаада, Таатажа оттуу салбарын эзэрэй барал, Ревакцинацийны илүүгийн билигийн да ирдэнэр. Бийнээс Гам-Ковид-Вак вакцина баар, бипир компонентын илүүгийт да, б ыйн устата ыарыттан комүскүүр, - динч Тын ханаймынтын салалтатын начаалынныгын солбуйлаачты Прокопий Старостин бэндийннынкээ буолбут улус байсытын планеркатьгар иштгилорд.

Ковид ыарытга элбээн эрэр

«Утууспутугар ковид уопсай ахсаана - 3834, онтон үтгэрбүтэ - 3765, албутэ - 60. Аасыт идээлээдээ 1936 сийлаах эр кийн уопсаа 1949 сийлаах дыхттар алло. Бу иккэ дөнөн вакцинааны ылбатхтар. Онон дөнөн оссо тогул вакцина түншлэлийн эйдүүн наада.

Бүгүнгүү күнтэг таыттан 8 кийн эмтээр, мантан иккяа оюу, инфекционийн стационаарга 1 кийн сийгэр. Бүтээнэ идээлээдээ 12 сантай балынчилэн. Ол ишнээс 10-ийн тийнбээт этээ. Ылчмын элбээн эрэрэй билээр. Ревакцинацийны илүүгийн билигийн да ирдэнэр. Бийнээс Гам-Ковид-Вак вакцина баар, бипир компонентын илүүгийт да, б ыйн устата ыарыттан комүскүүр, - динч Кылабынай биравас Артем Ксенефонтов улус планеркатьгар иштгилорд.

Арассыныаа омикроий санта көнтэвр динэй корүүгүнэн 7 кийн ылалдлыбыт. Уратын динэй түргэниийн систар. Баладан ыйытгар бу корүү кэлэрэ сабаадланар. Онон ревакцинацийны ванай, кмэжтийнэй иммунитеты олохтуухлутун наада динэй ылалдлынай биравас этэр.

Бырааба сух матасыныкыл ыытан тутулубут 12 оюу ПДН учуутугар турар

Чурапчы улуућун үрдүнэн бырааба сух матасыныкыл ыытан тутулубут 12 оюу ПДН учуутугар турар. Маннаа, бастатан турал, тороппүүт энгийнээр, бырааба сух тимир калену ыытын ишнээн РФ КоАП 12.7 ыст. 1 чайынан 5 тийнчилгээннээс 15 тийнчилгээнээс суумацаа дээри ыстараалтанар. Оттон бырааба сух спирэгээ тихийнээснээ ылттара бийнээн РФ КоАП 12.7 ыст. 3 чайынгар олондуулан, 30 тийн суумацаа ыстараалт ууруулар. Матасыныкыл ыыттара оюу хайлан дааданы шлемийн юндохгох. Суолга куттал сух буолуутун корор ишилжигээрээр шлемээ сух матасыныкыллаахаа кийн сирласар быраапттара сух дөнөн олох смынай ёлдөбүл уопсаа сурал. Сирласан тутар бырааптхахыт, ал эрэй бийнтийн, бастатан турал, дөнөн дородубуйтайн, сирлэгээчийн айцаагтар динч күннээ турган турал үзүүлийбит. Убаастабыллаах Чурапчы улуућун олохтохторо сирлэгээчийн буолулун, оболоргутун хонтууруола сух матасыныкылга олордумант. Суол быраабылатын юнэмэг, - динч СӨ ИДЬМ Суолга куттал сух буолуутун судаарыстыгийн ишилжигээстин Чурапчылаадын управленийн начаалынныг, полиция майора Василий Ефремов этэр.

ЧУРАПЧЫГА ХАНДЫДААТТАРТАН ДОКУМООНУ ТУТАН БҮТТҮЛЭР

Хаартыскаба: улуустаабы бывыбардыыр хамынайын бэрэсээдээзтээлээ Дария Никитина

Чурапчыга күн-дъыл туруга

Атырдах ыйын 5 күнэ

БЭЭТИНСЭ

+25

+16



Атырдах ыйын 6 күнэ

СУБУОТА

+25

+17



Атырдах ыйын 7 күнэ

БАСКЫНЫАНЬЯ

+19

+16



Атырдах ыйын 8 күнэ

БЭЗНИДИЗНЬЙК

+19

+13

Атырдах ыйын 9 күнэ

ОПТУОРУННЬҮК

+19

+14



ЧУРАПЧЫ - УСПУОРТ ТУОНАТА



Бэйзэлгэрин чөңгхай хайында орденин атасынан хорхор болуп, көркөсбили ажыбыт ыспарсымалыктары ово барахсан хайын дағыны улупубат, холбөр түнштөн батынар, киндергээ тэнгизээ саныныр идээдээ. 50-с сыйлаарга оройчилтуүгөр хайындар успуорда күрүүс сөйлүбүт. Ол да шиги буюу, бийнки "бытырыс күрдүк бирасптар", алдастым ишигэр баар үбайдарбыт хайын хайындардын хаштарытасларыт атас ылмысыра көрөрбүт. Кэрэ соана көрсөн иши эрэ барыта хайындар суолугар тахсарга димчыла. Оноо Дириг орто оскуолатын огус кылдаанын үүрэгччилээ Егор Кириллин хайындары тэбэн кылбагнотан шээрээ, оо, дынкти да костүү этэ!" – дын ореспүүбүлүүээ билборд ыспартыбынай суруналыс Дмитрий Эверстов-Дириинской олус да үчүнчүйдик ойнуулан суруйбут ахтынта баар.

Оччютообуга Дириг орто оскуолатын сүүмэрдэммит хамандатынгар: Егор Феофанов, Иннокентий Лебедев, Николай Дьяконов, Николай Осипов, Надежда Аниемподистова, Любовь Соболева, Парацковая Лукшина, Евдокия Кузьмина хайындары тэгимирэн тэлпилтэр билборд. Субу-субу тэрилээр оройчун оскуолаларын "ыйдаах-хайдах" күркүнчилүүрүүр физрук Алексей Иванович Потапов эрчийэр уолгуттара угус кылайыны сити-шүллэрээ.

Ити көмнэ хайындар суолугар саамай кэтэчинилээх кининэн Егор Кириллин буолара диналэр. Кини хайын да тууору, муус килин халдаайыны абынахта атыллаан ванира, урдук сыйрдары үрүн күдөнинэн бурбатан, сыйлайыры билбекээ сыйлырбатык анынан, биштээс уруй-айхал ортолтуун тахсара бу баар күрдүк буолара дын дын ойнгэр-саналыг гар булатынаахтын хатанан халбыт.

УОС НОМОБОР КИИРБИТ ХАЙЫНДЫЙТ ДЬӨГҮӨР КИРИЛЛИН

Сахаларга былым-былыргыгтан ат бою, кус бынай дыон туунан угус сэхн-кэпээзи баар. Кинилэр күн-дыш төн да аасыттын инии уүн сыйлар устала-рыгар уос номобор сыйдалилар, көлөр ыччат юпсээнэригээр киирэн, көлүөнэттэн көлүөнэбээ көнөн иңэлтэр.

Көстөр тыва боргзиник ойнуулан сөнөргэнэр.

Онио санаан көбийнг, оскуола үөрнүүччилээ, хайындарга ореспүүбүлүүк чомтүйүүнүү Сергей Монгурин кордоруутун 9 мунүүтэн түлсарбыта. Оттон Мэгэ Хангалас автана, бигэ кес күрдүк узунуктаах улун дистан-шилларга туорт сыйл субуруучу бастаабыт Николай Федотов-Торбаза биримээтэ 3 час 31 мунүүттэ 58 секүнди эйт буолакына, Егор кордовуутун кытари тэгисэн көбийнг.

Диригтэн хайындарга Саха сирии бастакы чомтүйүүнүү Егор Кириллин уон алта сыйл устата арас таңындаах күркүнчилүүрүүрээ оройчун, ореспүүбүлүүнин ыспартыбынай атнын чизетэжтийн комүскэбигээ.

Бары да этгэлэрнион, Егор Кириллин хайындарга сахаттан бастакы ССРС успуордун маастара буолар толору кылаада. Ол күрдүк, күтгэээр күнүүтэр саха сирэйдээби иниигэр түйээрбээж, аллас алтарынан быраадаттыр эйт. Соодуруу хомуурга, саамай тауорматыгар сыйрттабына, ийтээтийн сирилтэн күрээж, дойдтуугар тенингро күнделлигээ. Ол да буоллар Егор санаатын түйээрбээж успуордунан утумнаахтык дыарыктаммыта.

Сайни стадиондагы магнайын эрэсэрээтээх болисенээдэйн Егор Кириллин ореспүүбүлүүк чомтүйүүнүүрүүрүүрүүлэхтэй – дын сонччуу суроны оройчынан иштэн баран, атас да уорбутт, салтупутт". – дын Дмитрий Дмитриевич салгын уот хараха

биллигээ дынри юпсээнэлэр. Дириг сүүрбөччээ буолан ыаллын сыйтар Таатта уллууңгар күркүнчилүүрүүлэхтэй түстийнэрлэллэр. Ол көннөрүй алан буолбакка, суйл бывалын тухарын мунг кыраадынан илин-капын тусуунуу кытанаада этэ. 1960 сыйлаахха билинниндин сиресмыг 5 көстөх сири 1 час 57 мунүүттэ 20 секүндиндээн көлэн, ореспүүбүлүүээ митээлэснгээ. Орто уүннинарга атадынан сүүрүүг оройчига-яа зибоктик бастаабыт, ореспүүбүлүүээ призершабыттын бийнэй, дэгиттэр талаанын бигэртээр. 1961 сыйлаахха 800 митэрээн 2 мунүүттэ 2 секүндиндээн онгон 1500 митэрээн 4 мунүүттэ 26 секүндиндээн юпитээлэбигээ, бүгүнгүй да сыйнадаа айынан, олус үрдүк кордоруулэр. 1964 сыйлаахха Эрилик Эристиши атадын колхос хамаандага ишучча лантатыгар оройчига-яа бастаан турешдээ. Кини саастабыгар бийн бастаанын Егор эмээ баар.


Дыктуускашындаа күлтүрүүн-сырдатар учинчины түмүүтээн, төрөбүт колхууңгар күлүүт сийниссэйнэндээ ус сыйл үзүүлэбигээ. Үйччагчары үзээ, успуорка, ус-урган самодентельноска көбүлжон, салайлан эргичи сийниннээлээр. Калин тырахтарын, суюппар идээлэрин байылаан, үбүн чионшоро арас тишинынни кытта эн-мин дэснэн оро таһарынлаахтык үзүүлэбигээ. Улусуска чомтүйүүн суюппар атагын ылан, алай кыныл лиңтэнни кэлпигээ. Автомеханигынай үзүүлнэр сыйларыгар, ыр-

чад тишинынни байымырыгыр бары күүнүү, биттигин биоргтуран комолоснүүтүүрээ олохгохтор бийнээдээ дынри маҳтанаа салынчындар.

Дьөгүөр хайындарын суола Дириг алдааныгтан саваланан Амурдаалы-Комсомольской, Хабаровской, Чите, Кемерово, Красноярской куораттарга тикий-ээ тэргүүлэлтийнта, угус ынччын кынадтаан дайбыта.

Дмитрий Дириинской энтийнине: "Дириг орто оскуолатын Олимпийской чомтүйүүт Позет Пинччи энисю баар булагтаа түүгээлэбигээ. Бийнээс физкультура уснаа успуорт күүжээ сайдарынфарбыт сүүрүүрүүт суду оголоштор. Кинээртээн гишр баскетынни Егор Кириллин атадын энэ! – 1956 сыйлаахха ореспүүбүлүүээ чомтүйүүнүүн булат бүтээвчилгээний хайындарыннын ишнээ!"

Айылбаттайн сэмэй-корсөү саха дынугтар, маник баардаах тохолоо дыон уртук байыгар бийлийнхүү-кестүүхүү ўйнхүүрийн монгобуттара буолоой? Чээ, ол эрээ Егор Кириллин ынччагчарындаа үгүстэр, кини сийнориитэн, хөсниннэртэн энэлэрин аттарат күүстэх-уохтаах, бийнэй ыспарсымалын тахсахтара дыон эрээн хайламжынг. Хайан эмээ, муус мантан тауормалаах ул эбтээр кынс хара тыынны кынчындарын тэбэн кылбагнотан ишнэр, оо, дынкти да кестүү дын сөёж-махталаа корүхестэр.



ОГО СЫННЬАЛАНДА

Го интеллектуалай ооннуу лаабыра үлэлээтэ



От ыйын 8-23 күннэригээр С.А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын «Сайды» күнүсүк лаабырын иинчи Го интеллектуалай ооннуу лаабырыгар 25 обо сүлдян, ўөрзин, дъарыктанан, элбэби билэн, күрэхтэйн, сайнгиты синьнеланты бэрт туналаахтык атаардылар.

Өвөлөр бастын Го устуоруятын, теориятын, быраабылатын билингвийн, араас садычалары

сүттэлтийн. Бэйз-бэйзээрин кытта бийрднээсэн да, хамаандан да күрэхтэйн. Япония Го

оскуолаларын антарьнан 4 хамаандага арахсан, стационарлын салача сүттэйчилнэ, көрдөх эстафета, инторни, торообут күнүсэрийн бүнэцэжийн, одоо сонгууларын мэдлийншадар.

Дыкуюуский курорттан бишүүтээс олонийнч Айлан Спиридонов кызын, 3 күн устата маастар-ынлааны мэдлийн, оюдоруу астынан, хайдала. Саха сирин Го ооннууутугар федерациянга болж, бирине ынтан улаханийн урттулор. Уоротэрэд демонстрационийн дусканы, Го түннан кийвигээн, ооннуур кампионаты, СВОШ олимпиада кийвигээндээ Савиан Ваняло ХИФУ аатыттан диплом, мэдээл ынтан мааталбыт улахан.

2 турнир ынтыльын на. 1-кы турнирга Мак-Магони системэтийн сианаланан, анал бырагыраваа кометуун кийвигээндээ лаахтар бынаарыншадар. Бастаки турнирга 1-кы мэдээн 11 саастах Алексеев Мичил, 2-с мэдээн 13 саастах Савиан Мичил, 3-с мэдээн 17 саастах Луккин Ариан ынтындар.

Иккис турнирга Алексеев

Минил, Оконешников Нуургун, Савиан Мичил кийвигээндээ тарынан бүлүүлүлар. Бу 4 обо атырыхын ыйын 22-28 күннэригээр Унук Илигити федеральный уокуруука бастыр иинчи чомохтоон, обуруука уу кутан, сывы оту үргээн, олборуултуун охсон комедоро угус.

Лаабыр оюоворо «Мы против наркотиков», «100 добрых дел» аахсыйн аларга уур-кото кытын-

ындар. П.Е. Барахсанов аатынан сыйындан шаркатын, бэлтгэрийн эрэйн аяллагар баар сквери хомүйсан, бэлтгэснүүчүүтэгээ мусс тааваран, мааны тэрээсээ чомохтоон, обуруука уу кутан, сывы оту үргээн, олборуултуун охсон комедоро угус.

Надежда ЗАХАРОВА,
Го ооннуу тиризи.эр.

**ВАЖНО ЗНАТЬ**

Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей

За последние месяцы в республике увеличилось количество несчастных случаев с участием детей, которых родители оставляли одних на улице или дома. Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, поэтому чаще всего несчастные случаи происходят именно с ними.

Право и обязанность родителей по воспитанию и развитию своих детей закреплено в статье 63 Семейного кодекса РФ. Там говорится, что родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Первая опасность, которая ожидает детей в теплое время года, это открытое окно. Открытые окна в последнее время стали причиной несчастных случаев с детьми. Ежегодно с наступлением тепла отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон, особенно в возрасте от 3-х до 5-ти лет. По данным медиков, через клинические больницы проходят десятки детей, выпавших из окна. В большинстве случаев дети получают тяжелую травму, которая сопровождается повреждением нервной системы, конечностей, костей, внутренних органов. Порой ребенок не может восстановить свое здоровье и остается инвалидом на всю жизнь. Нередки случаи, когда малыш умирает на месте или по дороге в больницу.

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за нее в безопасности и опирается, как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. Отодвигите от окна все виды мебели, чтобы



ребенок не мог залезть на подоконник. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров. Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной поблизости от окон. Не забывайте обучать детей технике безопасности. Учите старших приглядывать за младшими. С наступлением теплого времени года родители должны быть особенно бдительны к своим детям, следить, чтобы они не подходили к открытым окнам, а также не ставили малыша на подоконник.

Вторая опасность, что ожидает ребенка, это открытый водоем. Конечно, что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнечнко притекает, прохладная вода пруда или реки, созра или моря так и манит, так и приглашает окунуться. Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но мелочи, о которых и дети, и взрослые частенько забывают, могут испортить все удовольствие. Человек, хорошо умеющий плывать, чувствует себя на воде уверенно и спокойно, а в случае необходимости может смело помочь товарищу, попавшему в беду. К сожалению, отдых на воде не всегда обходится без несчастных случаев. Основными причинами гибели на воде являются:

- Неумение плавать.
- Оставление детей без присмотра.
- Нарушение правил безопасности на воде.
- Если взрослые гибнут, в основном по своей халатности, то гибель детей, как правило, на совести их родителей.
- Несчастные случаи, происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоемах. Напоминаем о некоторых правилах безопасности на водах.

1. Купаться только в отведенных для этого местах.

2. Нельзя подавать ложные сигналы о помощи.

3. Не заглядывать за знаки ограждения зон купания.

4. Не плавать на надувных ковриках, досках, матрасах.

5. Нельзя устраивать игры на воде, связанные с захватами.

6. Нельзя подплывать к близко проходящим судам, лодкам.

7. Нельзя нырять с мостов, пристаний, даже в тех местах, где нырнули прошлым летом, так как за год мог пойти сильный уровень воды, поменяться ре-

льсф дна, появиться посторонние предметы в воде.

Третья опасность, которая ожидает детей, это дорога. Сегодня безопасность наших детей на дороге – проблема первоочередная, особенно с наступлением теплых дней. На улицах Чурапчинского улуса появляются дети на велосипедах, самокатах, мотоциклах. В нашем улусе за 1 полугодие 2022г. произошло 2 случая ДТП с участием несовершеннолетних, в котором пострадали двое детей. Детский дорожно-транспортный травматизм

обусловлен многими причинами, часто их совокупностью: управление мотоциклов (мотоциклов) без навыков вождения; шалостиами детей на проезжей части, плохими знаниями правил дорожного движения велосипедистов, уменьшением их выполнять и т.д.

Родителям следует довести и показать самим:

- Нельзя приобретать транспортное средство для несовершеннолетнего, если у него нет прав вождения на управление транспортным средством;

- Управлять ТС несовершеннолетним, не имея водительского удостоверения;

- Кататься по дороге на велосипеде, если ребенку не исполнилось 14 лет;

- Кататься без шлема;

- Ездить на велосипеде одному без пассажиров, так как данное транспортное средство предназначено для одного человека;

- Переходить дорогу на зеленый свет светофора;

- Не перебегать в неподходящем месте;

- Не играть на дороге;

- Гуляй по тротуарам;

- В темное время суток на одежду ребенка должны присутствовать элементы светоотражателя;

- Не высаживаться из окна едущей машины.

При нарушении данных правил, родители подлежат привлечению по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненеисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

При нарушении данных правил, родители подлежат привлечению по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненеисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», в зависимости от наступивших последствий. Всегда надо помнить, что жизнь наших детей бесценна и несет ответственность за их жизнь вы – родители!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Чурапчинский улус (район)».

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Строительные объекты, дома подлежащие сносу, здания и ветхие строения представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья человека, особенно детей.

Опасны механизмы, осуществляющие работу, строительные конструкции, котлованы, строительный материал, ветхость кровель, балок и т.д.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО

Применение в качестве домашней, заброшенной дачи и водонапорных башен, т.к. они представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, особенно детей.

ОСОБЕННО НАПОМИНАЙТЕ ДЕТЯМ ОБ ОПАСНОСТИ, КОТОРАЯ ПОДСТЕРЕГАЕТ ИХ НА СТРОЙКАХ, В ВЕТХИХ И ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЯХ.

ДИТЭРЭТИИРЭ МУННУГА

- Дээдэр, дээдэр? Оо дээ бархадын кыргышаасаа быт, жуун бына утуузи ээс тахлахтын. Учугчийн истигэл да, корбот да буулбут. Туораттан кордохго, бука, иктиен эзгийн бинир сирой буулбутаахын. «Кыргыш - хыруулсан» дээн арааны бу килээ, хас күн зайбы турорт истигэл шилтгэн быгжил дээн. Кимижэ да, тухха да наадагаа сух буулзу. Уюнга саллаа ёшта, син синох эрэхжин, бинирдээ эмэгтэгээ мэрийн бийхэдээхтарын корсон, оюулбор буулдаахаа кийн эзэм. Бийнгийн олбуорум нийнгэр да яйннээ хамаабын. Бу салтар ыншар да айны салбар кутан бигэрбийн. Бийн манин кийн курдук ишигийн, хос айных буулсан кыбильян оморобул. Оо, икнижон эзэрбэр түстэрбийн! Хотуман, салуруунан үүрүг атам салдигийн тууши, эзгэлдэгдэг ыстаннарын эт! Сири-дойдлуу эргийт котуум эт! Эзэрбэр мөхөсөн буулсаам, ум да уол! Хос айных дын мээндээ Манчырын дээгүүн аялжигын буулдуу дуу, би-би. Ити кыра хос сиен уолум мэхээ мэрийнхан төрөөбүт обуруу. Уут-үүсүү байж курдук, хамардлын, күржин. Батар да буулар эзит. Оо, улаатарын корбут кийн ныни! Кийн бу дойдлуу олбоо кылган истигэни айных ордук күүсүү уүнүүк оло-

БИИР ОЛОХ



руун бајарар буулар эзит. Хайдах биччина салсар дээри хэдэг охцуултуун бийдэбээс да хадалын. Дын-хонук дээни түрээн да бийдэйн. Бынгыргы комиэрбийн ахтабын дээвши. Ордук күүсээ көржимин Даафазын. Бархадын салын туорт обону мэхжэ бийхэдээбигээ, бир-баччы спорон насныгийн. Аниараа дойдлуу барыгаа сүүрбээ ус сал бууллаа. Кийн комын угууобуун атагыгар комулдэгүүм бууллаа, близэ местэм

хүүтэн турар. Булагын колбигт бу дойдлуу сух. Мин эмэг сотору барын. Аниараа дойдлуудаа - хайа оттүтэн, хайдах гыланы ыншаллаа буулса мингийн? Хас сарсыарда авын харахын аларбар тулабын коробут уюша ишнэр салынбын - «Ээ, хохум нийнгэр салтар эзитпин, оо аяа оссо да тыншинахын».

- Энээ, чайцэн эзбигт, кинриэхээ.

- Ийн, оюм Стасик колон ту-

рар эзит дин. Сындынай, эхээр эзээ, эн санаацар бу орох дойдлуу кийнжээ салмын үрдүүк дыл дин тутуй?

- Кынхтаахынк опоруу.

- Ол аяа?

- Эзбих харинцаах, крутой мессьынцаах, куораки тас дынзах, ишник курдук эээ, эзбих буулцаа.

- Бийн-дүүг баяраа үүлгээй бое бууллаа. Ои эрэн салмай үрдүүк дыл дийнгээ кийнгэрбийнин.

- Тоба, энэ? Мин бизнесмен буулсаах баяа салынцаахын.

- Кийнин үтүү майтынг кийртээр, дынгите-сэргээс салынанын.

- Оо дээ, энэ, од былыр бууллаа, бийнгийн олох аяны, дын дыннуу ажасаа, кийн да кийнжээ да кийнжиммат үйэтээ кийлээ. Бол, уулусаа даацаа ыншалын охтон түстэххийн да аттыгынан гаймахтараа, итихирит дийхээрээ. Кийн бойтээ-бэхжигийн эзээнсийн салдьар үйэтээ.

- Хайдын да кийнгээ салт-майтын дээни ойндогуул кийнхөх сиин бинир баар. Аяа, хайдах дын барыта оннук тогтуул бууллаа. Оюостон, түшүүтэй дынгийн тутуултуун да оннугуул ыншалын эзит этгээ. Мин билүүгийн бу ырынгалаан коробүү. Эзэрбэр угус күннэрбийн таах халтайгаа барыбаат эзининин. Сынаплаабакка, махтаммакка,

- Ол тухха махтамынцаахын

ныйн, кийнжээ?

- Олохпор, чугас дыннэр уони на бастатын турал бийбэр.

- Аяа ийтэрийнэйн, бэйээг бийээжээр тухха махтамынхаа собуй?

- Харахлынан, хайцаан, сурхажинчи таатын, таби таатын, талан ыншыг кийнгийн овоо-урнуу төрөтон, салтоо тушуу тутуулан, аяны утасы амсайбакка, дынчум, дын коргийн түнүнгэр үзүүлээн, барыларын атактарыг туроогтаан, билити кырын быттыгын торуоскынан үзтээн оворон, аасын олохпуттан кийнсийн эзгийн бийтээн бэйээм бэйбэр махтамын.

- Дынкти эзит, энэ, толкуйдигтын. Ол аяа мии хас бинирдэн күмэр махтамынцаахын эзининин. Онтон мин көргжин, оюом сух, оскууланы сага бүтэрээри салынцаахын собуй?

- Дорубай салдьаргагар.


- Кырдык даанын! Сонко да эзин, энэ! Мин ишиг-атынам баар. Аяа, хайдах дын барыта оннук тогтуул бууллаа. Оюостон, түшүүтэй дынгийн тутуултуун да оннугуул ыншалын эзит этгээ. Мин билүүгийн бу ырынгалаан коробүү. Эзэрбэр угус күннэрбийн таах халтайгаа барыбаат эзининин. Сынаплаабакка, махтаммакка,

- Ол тухха махтамынцаахын

САРДААНА.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АЛРОСА в 1 полугодии 2022 года трудоустроила более 2 тыс. якутян в рамках программы «Местные кадры - в промышленность»



Российский лидер по добыче алмазов АЛРОСА продолжает участие в республиканской программе по трудоустройству жителей Якутии на промышленных предприятиях. За первые 6 месяцев 2022 года на предприятиях группы АЛРОСА трудоустроились 2093 граждан, постоянно проживающих на территории Якутии. С 2018 года работу в АЛРОСА нашли уже более 10 тыс. якутян.

Молодежь в числе трудоустроенных на предприятиях АЛРОСА в 1-полугодии 2022 года составила 1357 человек. 614 работников привлечены из сельской местности.

Соглашения о взаимном сотрудничестве с Государственным комитетом РС(Я) по занятости населения, ответственным за реализацию проекта «Местные кадры - в промышленность» в РС(Я) АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочернее предприятие АО «Алмазы Анабара» подписаны в 2018 году.

По словам председателя Госкомитета занятости Елены Калашниковой, в промышленности республики сохраняется дефицит кадров.

«Программа «Местные кадры - в промышленность» была разработана в 2017 году для решения проблем с нехваткой кадров, а также увеличения мобильности трудовых ресурсов и сокращения числа безработных,

стать участниками программы могут все жители Якутии. У компаний большой интерес к этому проекту; они сами обращаются к нам и готовы финансировать переобучение кадров под свои запросы. Крупные работодатели имеют собственные учебные центры. В АЛРОСА мы недавно уже приобрели статус кыргызстанского университета», - рассказала Елена Калашникова.

АЛРОСА охотно принимает на работу молодежь, предоставляя ей возможность для развития и роста профессиональных навыков. Они работают по разным специальностям, как рабочим, так и инженерно-техническим. Тому необходимо повысить квалификацию, имеют возможность пройти обучение в Корпоративном университете АЛРОСА. Для новых сотрудников успешно действует программа наставничества.

В последние годы в горную промышленность приходит все больше местных ребят, которые остаются в отрасли и развиваются в профессии.

В прошлом году из числа местных кадров на приск «Молодо» в Булунском районе Якутии трудоустроились 240 человек, а в первом полугодии 2022 года 598 молодых людей и сельских жителей стали работниками АО «Алмазы Анабара».

Заместитель начальника отдела капитального строительства АО «Алмазы Анабара» Альгын Дегтирев работает на предприятии с 2018 года:

«Мы 33 года, окончил инженерно-технический факультет СВФУ, женщина, две девушки. Наше подразделение обеспечивает все капитальное строительство и ремонт в компании. Принесли ли работы удовлетворение? Да. Для меня важно постоянно находиться в тяжелых, в состоянии многозадачности. Важно не расслабляться и работать на результат. Это мотивирует. Мы живем вместе, когда решаем сложные задачи, преодолеваем стрессовые ситуации, добываемся результатов. И ощущение труда сопровождается тем успехом, который мы приносим».

Начальник Центра по работе с персоналом АЛРОСА Алина Пашинская отметила, что коллекция компании стабильный и может не меняться годами.

«У нас есть люди и целые фамилии, которые работают более 50 лет. И то, что в АЛРОСА в целом всегда такое, чем в среднем для промышленности, что говорит о стабильности компании. Когда люди работают долго на рабочем месте, они становятся профессионалами. У нас очень специфические горные производство, и рабочие, которые занимаются в горных профессиях, будут очень высоко цениться на рынке труда России. По уровню сложности и продвижности производства мы одни из лидеров в своем секторе».

Сейчас актуальны специалисты геологического комплекса, геодезисты, минералоги, гидрогеологии, геофизики. Люди соответствующих профессий и квалификаций имеют наибольшие шансы устроиться в компании. АЛРОСА охотно принимает на работу молодежь, давая ей возможности для развития и роста профессиональных навыков. Для сотрудников в возрасте до 30 лет в компании составляет

15%. Для содействия молодым кадрам действует сразу несколько программ. Например, тем, кто приезжает на работу из другого района и не имеет своего жилья в городах, где есть производство компании, в течение нескольких лет предоставляется общежитие, а в дальнейшем – помощь в приобретении своего жилища.

В АЛРОСА также работает программа наставничества и практикантств в различных отраслях.

«При трудоустройстве мы, прежде всего, оцениваем специальности по квалификации, но предполагаем отдачу местным кадрам. Это кажется нам чрезвычайно важным и интересным, но интересен и отваженный. К нам сейчас часто молодые работники приходят. А мы первым делом смотрим, пытается ли человек к труду, ведь всему можно научиться, но нечего от такого отношения к работе и желания сделать все по-другому зависит то, каким специалистом ты становишься. У нас люди в основном осязаемы», - говорит ведущий энергетик ООО «Якутская генерирующая компания» (дочернее предприятие АЛРОСА) Александр Самойлов.

Александр работает на приске «Молодо» с братом – машинистом электростанции Верхнее Моло. И таких специалистов здесь с каждым годом становится все больше. Отрадно, что работники компаний имеют возможность постоянного развития, участвуя во множестве различных образовательных корпоративных программ. Самые крупные из них: «Потенциал АЛРОСА» - данная программа призвана дать импульс инновационной и рационализаторской деятельности, сформировать в компании инженерный и научный молодежный кадровый резерв. «Лидеры АЛРОСА» - корпоративная программа для руководящего состава компаний, которая помогает развивать и углублять корпоративные компетенции, а также управленческие навыки. «Аргыс» (иступин) с якутского) - программа по адаптации и комфорту включению новых работников национальных кадров из удаленных уголков всей страны в работу промышленных площадок АЛРОСА.

Информация об имеющихся вакансиях ежедневно публикуется в официальных аккаунтах АЛРОСА в VK <https://vk.com/alrosasakha> и в ТГ-канале https://t.me/Alroza_news, а также на портале «Работа в России».

ЯСИА.

КЭРИЭСТЭБИЛ

Күнде доңорбұт, үтүөкін
табаарысын Гонабыт
кәрігінде

Дылдаа Хаш күмпүттөн туттулубиккә, одохтоң майынка, күн сириттөн иш-э барад тайыс сокуудаах. Сүтүк... Кийи шөйөр сүтүк күүннөтөж оттүттөн көлөр. Бишрүү уордымит күнди дөвөрбүт, утгыкын таббарысын, Арасалыый Центросоюзттани «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации» болын ханаанына. Чуршын узуурун Мугудай избийнгүйни одохтоо ѿ. Толстоухов Егор Егорович күн сириттөн күрдимит эзбүлдүз атышынан ыйнан 7 күнчүч бинең сыйнын туулар.

1951 сүйлөшххэй Мугудай Гийншигээр Буюунжин алдайгар Толстоухов Егор Степанович уонна Наталья Климентовна дэлхийн түүхийн түүхийн олонийн, советох уол буолын, күн сиралт корбуут. Оюу саады Маркса-Каганбазын бөхүүлгээр аасныта. Ихин бөхүүлж бодлогоруун кытга түүгээ соньжсон коргуулжн удаашныта. Мугудай ортооскуолын тар уурхийнгээ. Гоян уорзьдур сурдаж кынхваах, кынхимшилаах, ирдук ахсан уруунтуу собуулур. Олус үүгээсэн дуобитныра, саахмынтыыра. Ахсын кынхаска үүрэгэс сирынтыааныг биге уолуу таан, од инигээр Гошаны. Уут Алшитига Курбулах нийтийнгээл-оскуолын тар оросиуруүлжсэндээ мэматематикийн кылдаска үүрэгээр ынанынтара. Гоян обдо тэргүйтгэн олус сэмэй, элжийн, сымнааж майтайсан, оскуола газар сурдаж хөхтоох этгээдийн. Мугудай ортооскуолын бийтийн ижки кынханыншиг 40 тахса буолын, 1970 сүйлөшххэй бүтээрвийнгээ. Онтон уолиттар армияцаа, кыргызтар излүхоска фермацаа барыталаабыныгт. Гоян иштэх газын төлөөрөн кээни барсан, сөвүрүү Вильборг дээшн күрөхкөн аянчилжийн учшиндээ туттарсан хийрингээ. Үүрээнд ишэн собудүүзжээ тоннод кээни колхоска узлагээбигт. Онтон Благовещенский күсөхкөк сельхоз үүсүүгүүюү туттаран хийрээр уонна эмэг сэрг үүрэгийн, Дикуускийга хотын сельхөтчинкүмжүү үүрэгэн, зоотехник идээтийн ылбырта. Дойддугуйн тахсан, Карти Маркес сонхуус Мугудай отделенистыгээр ферма биргизэвтийнгээ ижланан үзүүннэр. Онтон Мугудайга потребкооперашия бэхжүүлэгтийгээр сэргийцсэндээ үзүүн сылван, Намига көснүүтээр. Онию тийнэн 10 тахсаа сыш Нам райн потутар искандарт сэхнээсэйнтийн, экспедиторынан уонна да атын дунднуунистарга үзэгээбигтэй. Семейний бадааныннээтийн дэхдүүтүгээр тоннод кээни, раинго сметынчилгээр бадаача үүчинүүк, иенсийн 10 тахсан дэхри утуу субъектаахтыг үзэгээбигтэй. Ону түүнээд, Арас-сынба Центроэнергийн «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации» багийн уонна элбог хайлжээ суруктар, болтуунай грамотаар ярухжлилжээр. Төхөн да иенсийн 10 тахсан үзэгээбэгээгээлжжээр, Гоян бөхүүлж инигээр буолар бары тээрэхийнгээрээ күрүүтүү дистанцынфайдалж кыттара, түүблэгтийг буолар дэланал гарган хайнан да туора турбана. Саас -куүнү табаараас тарын кытта бүлтүүруун собуулур. Обуутын сиритэй Маджиза, үүгээснэгээр тахсан күстүүрүү, анынтыыра, хайлжан да оттүк харалдаах кээни, дэвтүүн күнчдүүлүүр. Маджиза күнчүүтүү мутгахын котушынгээ. Дойддугуйн соботуун күнчүүтүүнээд ижсан чадаас.

Биңиги бинргэ үзгэрмийнгээр сүрьеэх түмсүүлжэхгүй. Одоогийн тухары тоо да оскууланы бүтээрбийгийнгээ 52 сал буюулар, барыг бинргэ тутуяан, болно түгэн-изгрийнтийн, үүрүүбүтүн-котгүүбүтүн тээврийн эзлэхийн, мутшахсыайр юмнэгэрийнгээр сүбэ-ама бэрсийн, бэлэ-бэлэгэрийнгээр харшартаа комомосүйн, ыраахан да юмнэгэрийнгээр ойонгоон-ийдэхийн ыслийгүй, 5 сал буюла-бушаа үбүүлгүйдүүбүт. Оны барьгын сууринээчийн, тэрийнээчийн, сүүрээчийн-котоочийн биңиги тутаах кийнбөгт, Гашабыт буюулжчны. Гаша сүрдээх зэлжюй, кийнхэз наар комомоюю, сүбэлийн сэлдээчийн, ылн кынхалбатын тээвэртэй чадварыг дэлжүү.

Биңрәү үорэммит, алтысиптән табаарыспытын Го-
шабытын, наңа сухташтыбыт. Алай дойынду сутуйбұт
нарахан ызырығы ындарбатаңа буоллар тапталдах
көргөнни Ольгана, уедістармың қытға оссо да үнүнүк
шебе-кетте оғаруп эттілді.

Мутузаіға биңрүз үороммалтаро.
1920-жылдардың азында.

"Сана оюх" ханыят телеграм
жарнадың жарылыштыруу!



Годограф - НАСТУЧКОВА.
Каллиграф - ЕЛЕНА МАКАРЕНКОВА.
Композитор - СА. ЖЕДЕДРИНСКОЙ МИХАИЛОВА.
Технолог - МЛ. ПЕТРОВА.

Өйбүтүгээр-саныбыгтыг гар мэлдьи, сүрэхпүтигээр оруу баар...

"Этим-сивым эгимиррэбийтии ишлэгчинчилгээн, бийм-сахамаа ослуутын обухувутгүүтгээн, Энэхүү эргэхийн, дэлхийд ойр тохиол, баскар батар"- дээд энгийн иргээж ирж сандарбыгтын салангацаа буулзин! Угус сайдарга, уузнүү үйлээргэ, саха ны сайншинаар саргытын саланын түүхээний тасхэг, овогийн ирэхүүн!

— *Alma Ciem*. *Ujeżdżenie ośm*
— *Wojciech Górecki*.

Биңнегі дылт жарғанға, алмак-баш дыңуғар ешсіз шарақан сыйласта. Тұмус түттір, холобур ағостор ытық киңінгіт, таңтилдах жарғашым, аза быт, әзәрде әзәрдіт, күнде убайбыт үбастымыр абақабыл, сұлқасынкі салындар тавайбыт, пороут эмчіт, геологияның, обидүү-саналының туеси коруудағы Пинов Станис Федотович - Айны Сиғын биңнегі юкімшілікке бекітілгендеңдегі түрліліктердің 9 күнүгөр білір сыйла тұптар.

Степан Федотович 1949 сыйлаах-
ха башынан күпкін 1 күнүңдөр Чурапчы
аралықтунан Хатының тәжілшілдер Пес-
нов Федор Евгениевич уәзіза Назмұна
Марија Степановна дың жарғынан
бастап оғажын күн сирин корбут.

Обо сағта, оқсуланытасы қамидерх
оңтүстіккүйе күмбезінен оңтүстіккүйе
зардайтын үлкен зриелін, салынып
оттооп-мектеби, балтыңдардың бирекет-
тарын көреоп, киынының шілтіріндең
көзінде оларды. Хатынынан, Чурапчаның
асында. Ол күрткүйе үоржесін 1956
сыйлааха Хатында оқсуланытасы
киндер, салынып Чурапчы мемар-
тынының шілтіріндең оқсуланытасы
жүрген. 1968 сыйлааха оқсуланытасы
бүтәрәр. Ойткөн Себейсқол армия көк-
жетіндең ынтырылдаған, ыттык інши то-
лорор. Сулусынанабыт иккі сыйлааре
кінде алабор умнудылубан салыту -ниң
халықтар.

1971-1976 ес. Саха сударысты-
баштый университетынан геолог из-
тигэр үоронэн, дипл. билинин ылар
үонна Матадынга геолого-разведоч-
ной партияның үзүүлсэн сабжыныр. Дэл-
дугутгар төмөннөн кийн, салтны Якутзю-
лотойроосын (ВИПИИН профсоюзото) үзүүл-
кирэн, комүс хөстүүр комбинаттар,
олбород дынгызтар, социалистай олж-
даанах объекттара туттуулар сирдэргин
геологическая чинчийнин эзрийн магар
ижендер-геологиянын үзүүлсөбигүй. Бу
үзүүлнүүр юмсандырчир эт-хайн оттунан
сийншүү-хөнгүүта, айланда дипл. үор-
онийн эт мэйнинчиэн, торут обүүгээр
бигээтийн хатааны, Сахатын сирийн устуун
күйн ырыданан тымынтыга тогтоон,
итивийг бунаан, олох дынг тыйбис оску-
олатын засыпта. Сийнинийн эзрийн үзүүл-
тийн грамматалар, маҳтал суруктар
хөсөнчилгээний шар

Тобо да геолог идеңзбүн шини олоңкун тухары дыарыту үткес буоладар. Ийт таьланы ис пінгілтән езілдерер, танттыры. Саха бастығы, бөндөн сұрғай-аачылырыны айымызыларыны кыраттыдан этигір-хасызыгар нығерінін, ис пінгілтән бағдарын туралы, саха омугунитезбәрд тиынгерір сыралағахтың дыарыбында. Олох араасына рахаттарының інінгір тутан, тулуған, түрүүлдін бары баарынан ызыланы ашарында үопына салтыны оссо тәттімекестік ылдысбытынын барада. Од биш түсінүүнен, 1975 сыйлаахтан 1992 сыйлаға дүнири саха лигіреттілірдін торуғозорын, үчүнчөй, болуңғоқ А.Е.Кулаковской – Оксокүлдох Олжасой Москавада комүніз сыгар сиралың кордофунтэ узолоспінде буолар. Манылкы сыралағах кордофондун түмүнгі 1992 сый бөлігигар Москуба жуоранка Оксокүлдох Олжасойға аныммыт пәншілділіктері

аралылға Бырабыттың тұбы до-
лғар ассызайтын саставынан киңрә-
кыттының тыныта булаубытады. Еу Саха-
сарын историяның сүйенін күштеп
плюс маңдаудаған утқо дәндел булаубы-
тады.

Степан Федотовичъши ѿвъ

кыра да си-
тиллиниэрриттэн
үөрээр, астына-
ра, союро,
кэпсээни
онгосторо. Ал-
тынтар дыно
дирнагзик уба-
астыллада.



Хаста даңызынан ХНТ (ОНН) Генералдың ас-самбасытын үлгиттегір кыттынын ми-быта. Мис тардашынан түнгіл аяға тақсарын туңтар араас таңымыт үл-діктір. Ол курдук 2012 сыйлаахха Канаада Виннипегде куоратығар “Төрт олештоо омуктар” олимпиадасын ойн-нууларын олохтуур бывнарынылаш муншиялар кыттыбыта. Бу муншиял-ха мис тардашынан тусла успуорт коруға буюнсызғар, салғым сайды-рыгар, әмбийоригар уонна Алан Дойду таңымытар тақсарығар бастакы хар-дымның оғорсубуга. 2017 сыйлаахха Катахстанда «Великая степь» иккис Алан Дойдұтазы гуманитарияның нау-калыр кәмпингининде орніргар сирий-шарттың кыттыбыта.

Биңгы, ырааңынан әргіт корөр айылдаш, алдын сашалда киби тоюобут дойдугү историята уонна юсқын жигініриң иниң туруудаң, саха омыга сайдарынтар-үүзінгір орто дойдуга үтүс үтүмнүң оғордо дин саныбыт.

Күнцү киңібіт ис эйгэтэ нағаша ыраас, баіл, кізді, холқу эт. Элбіх оболоох дың корғанғын уақытын буолап, бырааттарытар, балыстарыгар бұлыс будалар эр комолоно, субудин-амалды сымдышара, талталдаахтык, истиғиңік сыйнышшаңшара, үорх-билин ындарбытығтар, олоқұлутун оғосторбу-туғар күнс-комо, сүбз-ама будалара.

Кини тусла көрүүлээ, баары
баарынан, суюд суодулан ытынан,
үтүүмсүйз - маанимышы сыйдашбак-
ка, бишэ - косто сатайбака, күнбашы-
ны мокуул кылта ээлээспээз, ары-
гыны, табацы утарын, олох сирдишк
еттуын сыйдан, чол олоозу тутубан
өзорбута. Айылчаны кылта алтына-
рын тухтада ордороро. Сайынын
хастыны да хонкуюча сир астыны ал-
ылжаба сыйдашара, дынзигтигэр сым-
дашара синир отоммут, баарынчыбыт
куруук баар буудара. Хайнин да буул-

бүоллар наңаа минниңгэс ас астыра, ордук юрөйской халықтыстаны, балык арааңын туустаин-тумалан болзманирикин, плову, мантывы, камызданы бунаарын собулурро.

Бінгін дың көрген ырахан
юмбірбітінгәр күйс-комо, субз-ама,
ойобұл-тирх буолбут бары аймақтар-
бытынгар, дағытторбұтуғар, оскуйбаңа,
ұратқ үорахх синірт үереммін таба-
запластерде.

Барылтыгар кытанаах дорубу-
йаны, дылу-сөргүнү, күн сириср
байар бары кэрни, сырдыгы, сицини-

Көргөз, оңолор, күтүйтэ,
күйүнчү, сизшөрү, чутас
ділмау-бын түнде

Бондукъ санасе: № 20 (11856)
Коммай: 2 боя. лине
Ахсана 1050. Халыкът санаса: 20